

# MAIKARABELO A BAŠWA BA AFRIKA BORWA

## Tekatekano

Tshwara motho mongwe le mongwe sentle le ka go lekalekana. O se ka wa kgetholola.



## Seriti sa botho

Tlotla mongwe le mongwe. Nna bonolo le pelonomi.



## Botshelo

Botshelo jotthe bo bothokwa. Tlotla botshelo bongwe le bongwe.



## Lelapa



## Thuto

Tlotla batsadi ba gago. Nna bonolo le boikanyego mo lelapeng la gago.




## Mmereko

Thusa lelapa la gago ka mmereko kwa gaeno. Bana ba se ka ba patelediwa go batla mmereko.



## Kgololosego le pabalesego

O se ka wa gobatsa, wa dipisa kgotsa wa tshosetsa ba bangwe, gape o se ka wa letla ba bangwe go dira jalo. Rarabolola tlhokakutwisanon ka mokgwa wa kagiso.



## Dithoto

Tlotla dithoto tsa batho ba bangwe. O se ka wa senya dithoto e bile o se ka wa utswa.



## Bodumedi. Tumelo le dikakanyo

Tlotla ditumelo le dikakanyo tsa batho ba bangwe.



## Boagi

Nna Moafrikaborwa yo o siameng e bile a le boikanyego. Obamela melao, mme o netefase gore batho ba bangwe ba dira jalo le bona.



## Kgololosego ya puo


O se ka wa gasagasa maaka le lethoo. Netefatsa gore batho ba bangwe ga ba rogakiwe e bile ga ba utlwisiwe bothoko.



ISBN 978-1-4315-0055-0



9 781431 500550




SETSWANA HOME LANGUAGE  
GRADE 1 – BOOK 2  
TERMS 3 & 4  
ISBN 978-1-4315-0055-0  
THIS BOOK MAY NOT BE SOLD.  
10th Edition

Workbooks available in this series:

- Grade R (in all official Languages);
- Literacy/Home Language Grades 1 to 6 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages);
- Mathematics Grades 4 to 9 (in Afrikaans and English);
- Life Skills Grades 1 to 3 (in all 11 official Languages); and
- Grades 1 to 6 English First Additional Language.

PUOGAE YA SETSWANA – Mophato | Buka 2

ISBN 978-1-4315-0055-0



Leina:

Tlelase:



basic education

Department:  
Basic Education  
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA

PUOGAE YA  
SETSWANA

Buka 2  
Kgweditsharo  
3 & 4

# Tsamaiso ya puiso



Mme Angie Motsheka,  
Tonakgolo ya Thutotheo



Rre Enver Surty,  
Motlatsatonakgolo ya  
Thutotheo

Dibukatiro tse di kwaletswe barutwana ba Afrika Borwa ka fa tlase ga boeteledipele jwa ga Tonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Mme Angie Motshekga le Motlatsatonakgolo ya Lefapha la Thutotheo. Rre Enver Surty.

Dibukatiro tsa Rainbow ke karolo ya maiteko a mangwe a Lefapha la Thutotheo a a ikaeletsweng go tokafatsa bokgoni jwa barutwana kgotsa baithuti ba Afrika Borwa mo mephatong e merataro ya ntlha. Jaaka e le sengwe sa dilo tse di kwa godimo mo Lenaneotirong la Mmuso, porojeke e e etleediwa ke Letlotlo la Semmuso. Se se kgontshitse Lefapha go kwala dibukatiro tse ka dipuo tsotlhe tsa semmuso. mme ga di duelelwé.

Re solo fela gore dibukatiro tse di tlaa tswela barutabana mosola mo go ruteng ga bona ga letsatsi le letsatsi, le mo go netefatseng gore barutwana ba digela kharikhulamo ya bona. Re netefaditse gore re kaela morutabana sentle mo tirong nngwe le nngwe ka go tsenyeletsa mesupatsela go bontsha gore ke eng se morutwana a tshwanetseng go se dira.

Re solo fela gore bana ba tlaa itumelela go dira mo bukeng e fa ba ntse ba gola e bile ba ithuta, le gore wena jaaka morutabana, o tlaa abelana le bona boitumelo jwa bona.

Re go eleletsa katlego e kgolo mo tirisong ya dibukatiro tse, wena le barutwana ba gago.


## Pele ga puiso



- Akanya ka ga se o setseng o se itse ka ga setlhogo.
- Akanya ka ga mokwadi le letlha la phasalatso.
- Buisa ditemana tsa ntlha le tsa bofelo tsa karolo.
- Leka go bolelela pele gore sekwalwa se tlaa bua ka ga eng.



## Puiso



- Fa o ntse o buisa, kgaotsa kgabetsakgabetsa go netefatsa gore o a tlhaloganya.
- Bapisa dipolelelopele tsa gago le se o se buisitseng.
- Fa o sa itse bokao jwa mafoko dirisa thanodi.
- Fa o sa tlhaloganye karolo, e buise gape ka iketlo. E buisetse kwa godimo.



## Morago ga puiso



- Leka go gakologelwa tshedimosetso e e rileng.
- Dira mmepe wa tlhaloganyo wa dikakanyokgolo.
- Kwala tshosobanyo go go thusa go gakologelwa dikakanyokgolo.
- Dirisa dikakanyo go tswa mo go se o se buisitseng mo go se o se kwalang.



Published by the Department of Basic Education  
222 Struben Street  
Pretoria  
South Africa  
© Department of Basic Education  
Tenth edition 2020


ISBN 978-1-4315-0055-0

The Department of Basic Education has made every effort to trace copyright holders but if any have been inadvertently overlooked the Department will be pleased to make the necessary arrangements at the first opportunity.

This book may not be sold.



Mophato



P u o g a e

ya SETSWANA

SETSWANA

Buka

2



Buka e ke ya ga:







A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Amo o na le katse.



Jabu o na le papagae.



Bongi o na le ntšwa.



Ati o na le katse le legotlo.



Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo


peba  
le  
katse

katse	hoko	Ben
na	loga	tema
peba	joka	mena



A re bapiseng

Golaganya dikarata tsa mafoko go tswa kwa morago ga buka le mafoko a a mo polelong e.



a a

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Katse e na le peba.



Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho.



<b>ka</b> tse	
	ini
	etshe
	pi
	pne

ke

ini

utshe

pi

pne



A re kwaleng

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

a	Ka <b>tse</b> le peb <b>a</b> di r <b>a</b> t <b>a</b> n <b>a</b> m <b>a</b> .
e	Ben o tsere pene ya me.
i	Pitse e latswa pitsa.
o	Pitsa e bolelo mme kopi ga e bolelo.
u	Mmu ole o maruru. O a dula.




Letha:



Boitumediso

Sala morago ditlhaka tse. Di khalare. Morago bua gore a phologolo e e ka nna seruiwaratwa kgotsa seotlwana se se siameng.



Tiriso ya mafoko

Ikatise go kwala leina la gago.

Morutabana: Saena


Letha

5

# O ka re ke ka bo ke na le tlhapi



Se ke ntšwa.



Sele ke katse.



Ba na le ditsuane.

O ka re ke ka bo ke na le tlhapi.



Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

katse	se	tlhapi
tsuane	sele	tlhapa
tse	seo	tlhola





Letha:



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Mafoko a tlwaelo

ke  
rata  
mo

O

ka

re

ke

ka

bo

ke

na

le

tlhapi.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng




b b

B B



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Se ke ntšwa.



Morutabana: Saena

Letlha

7



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo e o akanyang gore e tlaa nna seotlwana se se siameng. Bolelela tsala ya gago gore ke eng o akanya gore e tlaa nna seotlwana se se siameng.



Tiriso ya mafoko


Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

s	S e ke ntšwa ya me.
ts	Amo o na le katse le hutshe.
mm	Mmu ole o maruru.
kh	Khudu e utlwa modumo.
tl	Ke tlaa reka nama gompieno.
th	Re tlola thata.



Boitumediso

Sega diphologolo tse di mo tsebeng ya 28 mme o di kgomaretse mo setshwantshong se se nepagetseng.





Letha:



Boitumediso

Ke diphologolo dife tse di nnang diotlwana tse di siameng?  
Ke diphologolo dife tse di tlhaga? Ke diphologolo dife tse di nnang mo polaseng?



Morutabana: Saena


Letha

q



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Go maruru mo mmung.

Letsatsi le phirima leng?

Ke rata go nna mo letsatsing.

Monna o nna mo mmetsheng.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.


Mafoko a tlwaelo

kwa  
lewatle  
dula



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.



C C




Kopolola ditlhaka.

C C



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Go maruru mo mmung.

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Tlatsa ka tlhaka e e nepagetseng gore lefoko le tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.

a	e	i	o	u
---	---	---	---	---

k _ ts _	k _ p _ s _	b _ b _	th _ p _
p _ b _	ntšw _	s _ ntlh _ g _	th _ p _
b _ l _	l _ ts _ ts _	p _ n _	j _ k _
l _ t _	š _ t _	p _ ts _	b _ s _
z _ p _	mm _ tsh _	b _ n _	b _ t _



Letha:



A re kwaleng

Jaanong thala mola go golaganya tlhakakgolo le tlhakannye.

a	e	i	o	u
U	O	E	I	A



Boitumediso

Sekteletsa setshwantsho se se sa tsamaelaneng le setlhophha.  
Morago o kwale leina la setlhophha sengwe le sengwe. Dirisa mafoko a  
go go thusa.

maungo

dijwalo

diaparo

dikatse


dikoloi

	dintšwa	

Morutabana: Saena

Letlha

13



Mmu ruri o maruru kwa lewatle.  
Ruri re rata go dula mo mmung.  
Khudu e utlwa modumo.





Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

re  
tlola  
thata

maruru

mmetshe

monna

mmu

mmu

nna

dula

mmino

nonne



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo dipolelong tse.

Ruri

re

rata

go

dula

mo

mmung.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

d d



D D



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ruri re rata go dula mo  
mmung.

Morutabana: Saena

Letlha

## 72 Ke rata go tshameka



A re kwaleng

Bapisa mafoko a le ditshwantsho tse di nepagetseng.

taboga



tlola



dula


ema

akga

raga

thuma

hema



Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



tl

Mosimane o **tlola** lebota.

tl

Ben ke ntšwa e ke e tlotslang.

tl

Go tla letsatsi le le bolelo.

tl

Ke batla go tshameka le bona.

tl

Ke tlaa reka nama gompieno.

tl

Tlaya re ye kwa kerekeng.





Letha:



A re bapiseng

Bapisa mafoko a le setshwantsho se se nepagetseng. Morago sekeletsat **tl**  
mo lefokong lengwe le lengwe.



setlolo

tlola


tlatsa

tlou



Boitumediso

Thusa bana ba go  
bona phaka.



Morutabana: Saena

Letha

17

## 73 Re rata go taboga



Re rata go tlola.

Amo le Ati ba tlola **thata**.

Ntšwa ya me, Ben, e **thuma** thata.

**Thiba** Ben! Thiba!





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

reka  
tlaa  
o

**thata**

**thusa**

**thipa**

**thuma**

**thiba**

**thaba**

**thula**

**thini**

**tholo**



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Re

tlola

thata.

Ben

o

a

thiba.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

e e

E E



A re kwaleng

Kopolola polelo.




Re tlola thata. Thiba Ben.



Boitumediso

Bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse pedi tse. Go diragala eng?



Morutabana: Saena


Letha

19



Are buenos

Bua ka qa setshwantsho. O bona enq?



### Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaonq.

ng	Ke mang yole?
ng	Ke Ati a tlang la bobedi.
ng	Ben o boifa lengau.
ng	Emang ka dinao.
ng	Ngaparela motsadi wa gago.
ng	O supediwa se, mo sekaong.







Letha:



A re bueng

Jaanong bua le tsala ya gago ka ga ditshwantsho tse  
pedi tse. Go diragala eng?



Boitumediso


Feleletsa mafoko a gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa **ng**  
kgotsa **kh**. Re go diretse ya ntlha.



ema **ng**




rema \_\_\_\_\_



le \_\_\_\_\_ au



udu



se \_\_\_\_\_ i

e \_\_\_\_\_ e

Morutabana: Saena

Letha

21

# 75 Kwa lebenkeleng



O kwa lebenkeleng.  
O ya go reka eng?  
O tlaa reka ditšipisi, **tšise**, nama le maši.



Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

ke  
akanya  
gore

tšhise	tšhipisi	watšhe
tšhupu	tšelemela	tšhepisi
tšhona	tshouka	thitšhere



A re bapiseng

Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

O kwa lebenkeleng.



f f

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



F F



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Okwa lebenkeleng.

Morutabana: Saena

Letlha


23

# Se o ka se rekang?



A re direng

Tlatsa ka š mo tshimologong ya lefoko lengwe le lengwe.  
Morago o bapise mafoko le ditshwantsho tse di nepagetseng.



š olo


aka

emi

opo

se abo

iti




Tiriso ya mafoko

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	O rata se šabo sa nama.
š	O robetse mo godimo ga šiti.
š	O nwa maši.
š	O bona šaka.
š	Mmaagwe o apere šolo.
š	Rre o tlhatswa koloi ka šemi.




Letha:



Boitumelo

Lebelela setshwantsho, morago o kwale lenaneo la  
dilo tsotlhе tse a di rekileng kwa lebenkeleng.




Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Buka e e  
siame thata.Nnyaya, Ben. Ema, ntšwa  
ke wena o a tshwenya!

A re buiseng

**Ba buisa buka e kima.****Morago Ben a ba tlolela.****Bona, Ben ke ntšwa e e itumedisang.**



Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

wena  
buka  
bona

ba	bala	bale
buisa	bona	besa
buka	bina	betsa



Bapisa dikarata tsa mafoko le mafoko a a mo polelong e.

Ba buisa buka

e kima.



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



g g

G G



A re kwaleng

Kopolola polelo.




Babuisa buka e kima.



A re direng

Tlatsa mafoko a a se yong mo dibukeng tse.



A re kwaleng

Tlatsa ditlhaka go bontsha gore:


Ke dibuka dife tse dikima?

Ke dibuka dife tse ditshesane?

Bala gore ke dibuka di le kae tse di mo mabokosong.

khibidu	
serolwana	
pinki	

tala	
botala jwa legodimo	
phepole	






Letha:



A re kwaleng

Feleletsa mafoko gore a tsamaelane le setshwantsho. Dirisa nngwe ya ditlhaka tse.

a e i o u



p i ts a



p \_ ts \_

b \_ k \_


kg \_ ts \_ n

b \_ l \_

b \_ n \_

ngw \_ n \_

ngw \_ d \_



Boitumediso

Thusa bana go  
batla balunu e  
e tshwanang le  
dihempe tsa bona.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko a mme morago o thuse Mmamoritshana  
(Goldilocks) le Beranyana go a tlhaola go ya ka mabokoso  
a medumo ya ntlha e e nepagetseng.







a

e

i

o

u




Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope  
buka e ya tse-di-segeletsweng.  
Tsamaya ka yona kwa gae mme  
o e buisetse ditsala tsa gago le  
masika a gago.





Ke mang yo a ntseng  
a robala mo bolaong  
ba me?




4

13

O intshwarele, ke  
jele dijo tsa gago.

O tsala ya me  
ya botlhokwa.



Ngwana wa Bera o itumetse.  
O na le tsala e ntshwa.

16



## Dibera tse tharo



1



Mmamoritshana o a tsoga.  
O tshogile.

14

A re phutholole maoto  
fa bogobe bo sa ntse bo  
tsidifala.



Bogobe bo bolelo thata.

3


Bogobe jo bo siame  
thata.



Dibera tse tharo di apaya  
bogobe.


2

Mme e bile  
ke yole.



15

Ke mang yo a ntseng a  
robala mo bolaong ba me?



Ke eletsa o ka  
re ke ka bo ke  
na le tsala.



Ngwana wa Bera ga a  
na ditsala dipe.

12

5

Bolao bole bo  
popota thata.

Bolao bo bo  
siame fela.

Bolao boo bo  
boleta thata.




O ya go robala.

8

9



Ke tshwerwe ke tlala  
thata. Ke nkgelela dijo  
tse di monate.



Ke mang yo a ntseng  
a ja bogobe ba me?


Ke mang yo a  
ntseng a ja bogobe  
ba me? Bogobe ba  
me bo fedile.

Mmamoritshana o bona ntlo  
ya bona.

6

II

Ke mang yo a  
ntseng a ja bogobe  
ba me?



Bogobe jole bo  
bolelo thata.

Ijoo bo maruru  
thata.



Jo bo siame  
fela.

O utlwelala bogobe.

10

7



Letha:



Boitumediso

Khalara setshwantsho se sa dibera tse tharo. Batla leswana, llori, tshupanako kgotsa watšhe, thai ya dikatsana, boraše jwa meno le kgetsana ya letsogo.



Morutabana: Saena

Letha

## 81 Moletlo wa letsatsi la botsalo



A re direng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng

Gompieno ke letsatsi la botsalo la ga Amo.

Rotlhe re a **opela** e bile re a bina.

Amo o **butswela** dikerese.

Re opa diatla.

Dijo ke ntletsentletse.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tshameka  
rotlh  
botsalo

tshameka	butswela	moletlo	opela
tshela	tswela	tlelapa	apole
tshaba	tswina	tlelase	apola



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Re a opela e bille re a bind.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng


Leina la me ke \_\_\_\_\_.  
 Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.  
 Letsatsi la me la botsalo ke \_\_\_\_\_.



	ela	tsh	aba	
	ou	tl	ola	
	ina	tsw	aya	
	ipa	th	aba	
	udu	kh	iba	



Medumo



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tsh	O <b>tsh</b> ameka le ngwana.
ng	Ke rata go ya toropong.
tl	O tlolatlola mo godimo ga tlou.
th	A o bona thaba ele?
kh	Khudu e gonyetsa tlhogo.



Boitumediso

Gatisa maina a dikgwedi mo khalentareng ya malatsi a botsalo. Morago o tlatse leina la gago mo kgwedding ya letsatsi la gago la botsalo. Tlatsa maina a ditsala tsa gago mo dikgweding tsa malatsi a bona a botsalo.



## Khalentara ya malentsi a batsa

Ferikgong

Tlhakole

Mopitlwé

Moranang

Motsheganong

Seetebosigo

Phukwi

Phatwe

Lwetse

Diphalane

Ngwanaitseele

Sedimonthole

## 83 Ati le Amo ba a timela



E ne e le ka Mosupologo.

Re ne re ya go tshameka dipidipidi kwa letamong.

Re ne ra tsamaya.

Amo o ne a wa mme a gobala **letsogo**.

Ben wa ntšwa o re bone.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tshameka  
mme  
ne

mme	letsogo	nnete
mmaagwe	tsena	nne
mmino	tsala	nnipi



Kopolola ditlhaka.



A re kwaleng

i

I



A re kwaleng

Kopolola polelo.



# Re ne ra ya kwa letamong.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Ke la bokae gompieno? Tsenya ✗ fa thoko ga leina la lona. Sekeletsa letsatsi la gago le o le ratang. Ke la bokae ka moso? Tsenya letshwao ✓ fa thoko ga leina la lona.

Sontaga		Mosupologo		Labobedi	
Laboraro		Labone		Labotlhano	
Lamatlhatsa		Sontaga			



A re kwaleng

Ke letsatsi lefe la beke le o le ratang?



Thala setshwantsho go bontsha gore  
o rata go dira eng mo letsatsing le o.




A re kwaleng

Labone

Laboraro



Kwala malatsi a mo diphatlheng tse di  
nepagetseng.

Mosupologo

Medumo



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa  
medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

Sontaga
Labobedi
Labotlhano

nt	Re tsene mo te nt eng.
tl	Ke tlaa reka seruiratwa.
kw	O ile kwa disorokising.
kh	Rametlae o bona kudu
ng	Go na le lesea le le lelang.





Letha:



Boitumediso


Thusa Ati le Amo go ya gae ka pabalesego.



Morutabana: Saena

Letlha

# Re ya kwa serapeng sa diphologolo



Re ya kwa serapeng sa diphologolo.

Dinonyane di a **opela** e bile di **phophotha** diphuka tsa tsona.

Kwena e **robetse**. Tau e a rora.



**Tiriso ya mafoko**

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.



<b>kwena</b>	<b>diphuka</b>	<b>robetse</b>	<b>opela</b>
<b>kwala</b>	<b>phophotha</b>	<b>senyetse</b>	<b>pela</b>
<b>kwano</b>	<b>phutha</b>	<b>gatsetse</b>	<b>pitse</b>



Letha:

Mafoko a  
tlwaelo

kwa  
tsona  
ya



Kopolola polelo.

Re bona segwagwa.



Kwala polelo ka ga setshwantsho

Morutabana: Saena

Letlha

45

# Diphologolo kwa serapeng sa diphologolo



A re kwaleng

Buisa mafoko, mme o reetse medumo.

kwena

tau

dinonyane



e robetse mo letsatsing.



phophotha diphuka tsa yona.



e a rora.



A re kwaleng

Leina la me ke

Phologolo e ke e ratang ke

e na le methaladi.



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.

j

J J




Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



ph

O apara mosese o ka phi rimane.




ny

Nonyane e phophotha diphuka tsa yona.

th

A o bona thaba ele?



r

Tau e a rora.

kh

Khudu e gonyetsa tlhogo.



Letha:

Thusa bana go bona diphologolo. Fa o bona phologolo, kwala leina la  
yona ka fa tlase ga setshwantsho.

Boitumediso



kgabo

tlou

kwena

mmutlanyana



thutlwā

pitse e tilodi

segwagwa

khudu

kubu



Morutabana: Saena

Letlha

47

## 87 Kwa polaseng




A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



A re buiseng



**Rotlhe** re mo polaseng.

Rapolasa o **kgweetsa** terekere.

O **jwala** dinawa.

Re bona maši go **tswa** mo dikgomong.

Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.





Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

kgweetsa	tswa	rotlhe
kgwedi	tswaya	tlhopha
kgwebo	tsweetswee	tlhoga

Mafoko a tlwaelo

ke  
re  
tswa  
mae



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



k k

K K



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Tswaya ka tswing ya gago.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_.  
 Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.  
 Sekolo sa me ke \_\_\_\_\_.  
 Ke mo Mophatong wa \_\_\_\_\_.

## 88 Botshelo jwa mo polaseng



A re direng

Dira medumo e e dirwang ke diphologolo tsa polasa.  
Tsala ya gago e fopholetse gore o phologolo efe.



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

mosese

tlhaga

Dipidipidi

bele


terekere

Rapolasa o kgweetsa



di thuma mo letamong.

Dikgomo di ja



Mosetsana o apere




o mošwa.

Rapolasa o lets a



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.



tlh Dikgomo di ja tlhaga.

kgw Rapolasa o kgweetsa terekere.

tsw Bana ba rata tswina.

tšh Tšhise e tswa mo mašing.

ng Ke mang yo o opelang?











Letha:



A re direng


Thala mola go bontsha gore re bona eng go tswa mo  
diphologolong tse.



Morutabana: Saena

Letha

## 89 Kwa disorokising



Re tsene mo tenteng.  
Sili e tshameka ka bolo.  
Tau e re bontsha meno a yona.  
Re opela borametlae magofi.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

tshameka  
yona  
opela

tlhaga	bontsha	tente	tsididi
tlhola	ntsha	nteletse	tsena
tlhotsa	ntshela	ntime	tsela



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



A re kwaleng

Kopolola polelo.

# Re tsene mo tenteng.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_.  
 Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.  
 Ke batla go ya kwa \_\_\_\_\_.

Morutabana: Saena

Letlha

53




A re kwaleng

Thala phologolo e o e  
ratang mo sekipeng  
se. Kwala leina la yona  
mo phatlheng e e  
filweng.



A re kwaleng


Tlatsa ka di mo mafokong a gonne setshwantsho sengwe le sengwe se  
bontsha dilo tse di fetang bongwe.




apole

kgomo

terekere



pidipidi



tlou



tau



Letha:




Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

nt	Re tsene mo te <small>nt</small> eng ya disorokisi.
kw	Go dirwa metlae kwa teng.
ts	Ke tsene ka lekgolo la diranta.
tl	Ke batla go boela kwa teng.
ng	Lesea le le lelang le fiwa yokate.



Golaganya ditlhaka go bona gore phologolo e ya disorokisi ke efe.




Morutabana: Saena

Letlha

55

# Re ya kwa motshamekong wa kgwele ya dinao



Gompieno ke Lamatlhato.

Re ba bogela ba **tshwere** bolo.

Ke **tshwere** lebebe le le tsididi.

Le **tshologela** mo diatleng. Ke a le **latsha**.

Re opela Bafana **diatla**.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

Bolo  
jang  
ba

latswa	tshologela	tshwere	diatla
tswala	tshologa	tshwenyega	batla
tsweetsee	tshotse	tshwene	letlapa



m m

Kopolola ditlhaka. A re kwaleng



M M



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke tshwere bebetsididi.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_.  
 Ke rata go bogela \_\_\_\_\_.  
 Ke rata go ja \_\_\_\_\_.

# Motshameko o ke o ratang



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha motshameko o o ratang thata.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse.



tlhapi



kwena



tsuane



sentsho



tshwene

Se ke

\_\_\_\_\_.

Se ke

\_\_\_\_\_.

Se ke

\_\_\_\_\_.

Se ke

\_\_\_\_\_.

Setlhako se se

\_\_\_\_\_.



Letha:




Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

<b>ts</b>	Kajeno go <b>ts</b> ididi.
<b>kgw</b>	O raga kgwele.
<b>nk</b>	O kwa lebenkeleng.
<b>ntsh</b>	O rwele setlhako se sentsho.
<b>kw</b>	Kwena e arametse letsatsi.



Bua ka ga metshameko e mebedi e mme o bolelele tsala ya gago gore e tshwana ka eng le gore e farologana ka eng.



Jaanong batla mme o sekeletse dilo tse di mo setshwantshong. Tshwaya mo mabokosong fa o di bona.

<b>bebetsididi</b>	
<b>lebanta</b>	
<b>setena</b>	
<b>tlhapi</b>	


<b>setlhako</b>	
<b>diporele tsa letsatsi</b>	
<b>tsuane</b>	
<b>folaga</b>	

Morutabana: Saena

Letlha

59

## 93 Lebenkele la ditshamekisi



Re mo lebenkeleng la ditshamekisi.

Re bona dimpopo, diboloko le dikoloi.

Leba **tshwene** le **phazele**.

Re bona ditshamekisi tse dintsi.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

bona  
rata  
dife

mpopo	tsebe	tshwene	ntshidila
mpepa	tsele	tshwara	ntsha
mpitsa	tsididi	tshwana	ntsho




A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.

n n

N N



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Re a tshameka e bile re a opela.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga setshwantsho



A re kwaleng

Leina la me ke \_\_\_\_\_.

Ke na le dingwaga di le \_\_\_\_\_.


Ke rata go tshameka ka \_\_\_\_\_.

Morutabana: Saena

Letlha


61

# Ditshamekisi tse ke di ratang



A re direng

Golaganya maronthorontho go bona gore setshamekisi se ke eng.



A re kwaleng

Kwala setshamekisi se ngwana mongwe le mongwe a se ratang. Dirisa mafoko a go go thusa.

mpopo

diboloko

thedibera

koloi

teroko

Amo o batla



Bongi o batla



Amo o batla



Lesea le batla



O na le



e khibidu.



Dibuka tse di buisiwang:

Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya  
tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme  
o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.



Mongwe le mongwe  
wa rona o tshwanetse  
go aga ntlo.

Re tshwanetse  
go itshireletsa  
kgatlhanong le  
phiri.

Ke tlaa aga ntlo  
ya me fa.


4



Ijooo! Go  
bolelo!

Ba baya pitsa ka fa tlase ga  
tafole.

13



Ga re boife phiri e kgolo e e  
bosula, phiri e kgolo e e bosula,  
phiri e kgolo e e bosula.

16

## Dikolotswana tse tharo




1



14

Ijoo! ijoo! Ke  
tshabela ruri.



Ke tshwerwe ke  
tlala thata.  
Dikolobe tseo di  
bonala di le monate.  
Ke tlaa di ja ka dijo  
tsa dilalelo.

Phiri e bona dikolotsana. E  
tshwerwe ke tlala thata. E  
batla go di bolaya e di je.

3



Dikolotsana tse tharo di tswa  
mo gae. Di tshwanetse go ikagela  
dintlo tsa tsona.

2



Mme phiri ya tshaba, ya tshabela  
ruri. Ya se ka ya tlhola e boa.

15

Ka pele, bedisa  
metsi.



Dikolotswana di baya pitsa ya metsi  
mo setofong mme phiri e fologela  
ka tshemene. Dikolotswana di o  
potologa pitsa e e mo molelong.


12

Ke tlaa aga ntlo ya  
me ka bojang. Go  
tlaa nna bonako  
thata. Morago  
ke tlaa kgoni go  
tshameka.

5

Kolotsana,  
mpulele.

E-e, nnyaya,  
nnaya!



Phiri e hemela kwa godimo thata  
mme e butswela ntlo gore e  
wele fa fatshe. Kolotsana e  
tabogela kwa go abuti wa yona  
kwa ntlong ya dithobanyane.

8

Kolotsana,  
mpulele.

E-e, nnyaya,  
nnaya!



Phiri e hemela kwa godimo thata  
mme e butswela ntlo gore e wele  
fa fatshe. Kolotsana e tabogela  
kwa go ausi wa yona kwa ntlong ya  
ditena.

9



Ke tlaa aga ntlo ya  
me ka dithobanyane.  
Go tlaa nna bonako  
thata. Morago  
ke tlaa kgoni go  
tshameka letsatsi  
lotlhé.


E-e, nnyaya, nnyaya!

Phiri e hemela kwa  
godimo, e hemela  
kwa godimo, e  
hemela kwa godimo  
thata. Mme kausu  
ya gago ga e we.  
Morago e palama mo  
marulelong.


6

II

Kolotswana,  
mpulele.



10



Ke tlaa aga ntlo ya  
me ka ditena. Go  
tlaa tsaya nako e  
telele thata. E tlaa  
tia.

7




Letha:



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

tl	Lesea le tshameka ka tl ou.
mp	Ba reka mpopo.
kh	O kgweetsa teroko e khividu.
gw	Fred ke segwagwa.
ts	Ke tshotse bebetsididi.



Boitumediso

Thusa go phepfatsa. Aroganya dilo tse go ya ka dimmanki tse di nepagetseng. Thala mola go tswa mo selong sengwe le sengwe go ya kwa mmanking o o nepagetseng.



Morutabana: Saena

Letlha

67



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Ke a lwala.




A re buiseng




Amo o a lwala.

A re ye kwa  
tleliniking.

Mmaagwe o mo isa kwa tleliniking.



O tshwanetse  
go nwa dipilisi.



Ke a leboga Mma.

Ngaka e tlhatlhoba Amo.

Ngaka ya re Amo a nne mo bolaong.



Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

robala  
kwa  
mmaagwe

setse	tleliniki	robetseng	ngaka
tshwanetse	tlaa	tleliniking	ngala
robetse	tlala	mmung	ngapa



O

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



O



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Amo o ile kwa ngakeng.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga fa o ne o iwala. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Handwriting practice lines for the sentence: Thala setshwantsho ka ga fa o ne o iwala. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Handwriting practice lines for the sentence: Thala setshwantsho ka ga fa o ne o iwala. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Morutabana: Saena

Letha



A re kwaleng

Kwala dinomoro mo ditswantshong go bontsha tatelano e e nepagetseng.



A re kwaleng

Direla mongwe yo o itseng gore o a lwala karata ya, "O fole."



O fole!

---



---



---



---



---



Letha:



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

tleliniki	Amo o ile kwa <b>tleliniki</b> ng
lwala	O ne a lwala
nwa	O tshwanetse go nwa dipilisi
tshwanetse	Amo o tshwanetse go robala
o	O fodile



Boitumediso

Thala mola go golaganya ditshwantsho tse le lefoko le le nepagetseng le le nang le **ng**.






A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Leino la me le a opa.

A re ye kwa  
ngakeng ya meno.

A re buiseng



mooki


setulo

O se ka wa ja  
dimonamone.boraše jwa  
menosesepa sa  
meno

terili

mmaseke

phousetara

Gakologelwa gore o tshwanetse  
go gotlha meno a gago letsatsi  
le letsatsi.Ke a leboga. Ke  
ikutlwabotoka.



Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

a  
kwa  
gago

ngaka	mmaagwe	gotlhha
lelang	mmung	tlhapa
opelang	mmona	tlhogha



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



p p

P P



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Amo o ile kwa ngakengya meno.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga ka moo o tshwanetseng go tlhokomela meno ka teng. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.


Morutabana: Saena

Letlha



A re bueng

Ditshwantsho tse di re bolelala gore re dire eng?  
Bua le tsala ya gago ka ga se.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga tse pedi tsa ditshwantsho tse.



Letha:



A re kwaleng


A go na le l kgotsa 2? Khalara boloko e e nang le lefoko le le siameng.




katse      dikatse




segwagwa      digwagwa



pidipidi      dipidipidi



leino      meno



seatla      diatla





lonao      dinao



Boitumediso

Thusa Amo go batla  
tsela ya go ya kwa  
ngakeng ya meno.  
Thusa Amo go batla  
tsela ya go ya kwa  
tleiniking.



Morutabana: Saena

Letha

75

# 101 Pabalesego ya tsela



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Leba kwa molemeng.



Leba kwa mojeng.



Leba kwa molemeng gape.



Morago o kgabaganye.



A re buiseng



O tshwanetse go leba matlhakore oomabedi  
fa o kgabaganya.

Ema, leba kwa molemeng le kwa mojeng.

Leba kwa molemeng **gape**.

Morago o kgabaganye.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

gape  
le  
leba

kgabaganya	tsela	fa	aga
kgopa	tsena	fodile	gape
kgetse	tsala	fela	goga



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



q q

Q Q



Kopolola polelo.



Morago o kgabaganya.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga go kgabaganya mmila. Morago kwala setlhogo sa setshwantsho sa gago.

Morutabana: Saena

Letlha



A re kwaleng

Khalara mabone a diroboto. Fa thoko ga mmala mongwe le mongwe, kwala leina la ona. Morago bua gore mmala oo o go bolelela eng. Tlatsa mafoko a mo diphatlheng tse di nepagetseng.

tsamaya


leta

ema



Leina la mmala

Handwriting practice lines for the sentence "Leina la mmala".



O tshwanetse go dira eng fa o bona mmala o?

Handwriting practice lines for the sentence "O tshwanetse go dira eng fa o bona mmala o?".



A re kwaleng

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsanya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

ema

fa

o

molema

Re leba kwa moleme ng le kwa mojeng.



kgabaganya

Leba pele o kgabaganya

Ema fa lebone le le lehibidu

Kgabaganya fa lebone le le letala

O na le ntšwa ya gagwe





Lethha:



A re bapiseng

Golaganya lefoko le letshwao la tsela le le nepagetsegeng.



bana ba a  
kgabaganya



ema



fapogela  
molemeng



fapogela mojeng



ga go tsenwe

dibaesekele ga  
di a letlelewla



103 Dipalangwa

Kgweditharo 4 – Beke 1-5



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




A re buiseng

Mme Thakadu  
o kgweetsa  
Gauterena.

**Terena e lebelo  
thata.**

Ke ya sekolong  
ka bese.

Ke palama kwa  
boemelong jwa  
bese.



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi  
mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

thata	thusa	thipa	terena
thari	thero	thapa	thata
thaba	thelela	thopa	tonki



Letha:



A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.



Mafoko a tlwaelo

ya  
kgona  
thata

r r



A re kwaleng

Kopolola polelo.

R R

Okgweetsa Grauterenda.



Morutabana: Saena


Letha

81



A re direng

Sega mefuta e e farologaneng ya dipalangwa. Morago o di kgomaretse mo diphatlheng tse di nepagetseng mo ditshwantshong tse.





Letha:



Morutabana: Saena

Letha

83



A re buiseng

O **tsamaetse** kwa lebenkeleng.  
Ke bone molelo mo lebenkeleng.  
Boraditimamolelo ba **sianetse** kwa molelong.  
Ba **dirisitse** llere e telele le lethompo le leleele.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

morago  
kile  
molelo

thaisitse	tlhatswitse	tlotse
eeditse	tshotse	beditse
sianetse	tsamaetse	dirisitse



Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng

S S

S S



A re kwaleng

Kopolola polelo.

Ba sianetse kwa molelong.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setimamolelo. Morago kwala polelo ka ga setshwantsho sa gago.



Morutabana: Saena

Letlha

85



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga se se diragalang mo ditshwantshong tse.



A re kwaleng

Kwala polelo ka ga ditshwantsho tse.



Medumo

Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

ts	Ba siane  kwa molelong.
ts	Re tsametse kwa lebenkeleng
ts	O mo segetse borotho
ts	Ke tloletse kwa godimo le kwa tlase
ts	O ragetse bolo kwa kgakala






Letha:



Boitumediso


Thusa boraditimamolelo go bona molelo.



Morutabana: Saena

Letha

87



Maabane Amo o **tsamaetse** kwa lebenkeleng le Bongi.

Ba **tshameketse** mo lepatlelong.

Ba **tlodile** kgati.

Ba **tlhatswitse** diaparo tsa bona.

Ba **eleditse** maungo a morara.





Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

### Mafoko a tlwaelo

tlodile  
bonetse  
tlhatswitse

rate <b>tse</b>	tlodile	ele <b>ditse</b>
tsama <b>tse</b>	godile	gat <b>setse</b>
tshameke <b>tse</b>	robile	bin <b>tse</b>



**t** **t**.

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



**T** **T**



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.



A re kwaleng

Thala setshwantsho go bontsha gore o rata eng kwa sekolong sa gago. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho sa gago.

Handwriting practice lines for the letter 't'.

Handwriting practice lines for the letter 'T'.

Morutabana: Saena

Letlha

89

# 108 Se re se dirang kwa sekolong

Kgweditharo 4 – Beke 1-5



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa tsala ya gago ya kwa sekolong. Morago o kwale polelo ka ga gore ke eng o e rata.

Handwriting practice lines for the sentence above.



A re kwaleng

Lebelela ditshwantsho tse. Morago o tlatse gore bana ba dira eng kwa sekolong. Dirisa mafoko a go go thusa.

opelang



buisang

kwalang

tshamekang



Amo ke ena a \_\_\_\_\_ . Bongi le Amo ke bona ba \_\_\_\_\_ .



Ati ke ena a \_\_\_\_\_ . Jabu ke ena a \_\_\_\_\_ .



Letha:



Boitumediso

Thala mola go ba supetsa tsela.

Ke batla  
dimonamone.



Jabu

Ke a lwala.



Amo

Leino la me  
le a opa.



Ati

Ke batla go  
ithuta.



Bongi




SEKOLO



LEBENKELE



NGAKA YA MENO



BOOKELO

Morutabana: Saena


Letha

91



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?

Re tshameketse bolotloa ka  
pele.

Morago re tlhapile.



Morago ke robetse.

A re buiseng



Re dirile tirogae.



Ke gotlhile meno.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

re  
morago  
gago



goditse	tlhapile	gotlhile
robetse	apeile	gatsetse
tshotse	bakile	leditse



u u



A re kwaleng

u u

Kopolola ditlhaka.



Kwala dipolelo di le 3 ka ga se o se dirileng kwa sekolong maabane. Thala setshwantsho sa sengwe (l) sa dilo tse.



A re kwaleng

Kwala dipolelo tse pedi ka ga ditshwantsho.



A re opeleng

Opelang pina e.



Naledi ele, ya mariberibe  
Ribela kwa tlase  
E ye go nwa metsi  
Metsi ga a yo  
A nolwe ke kgaupe  
Kgaupe ga ke mo rate  
O ratwa ke Masilwane.



Boitumediso

Dira jaaka e kete ke  
wena tsala ya gago  
le ngwana wa bera  
le Mmamoritshana.  
Swetsang gore ke  
mang yo o tlaa nnang  
ngwana wa bera le  
gore ke mang yo o tlaa  
nnang Mmamoritshana.  
Bona gore ke mang yo  
o ka kgonang go buisa  
mafoko a ka bonako  
thata. Ngwana wa  
bera o tshwanetse  
go buisa mafoko otlhe  
gore a tle a mo thuse  
go bona tsela ya go ya  
gae. Mmamoritshana  
o tshwanetse go buisa  
mafoko otlhe go mo  
thusa go bona tsela ya  
go ya gae.



mang

mmung

gotlh  
tlhoga

kgopa

tsela

tshela

tlodile

tlhaga

letsatsi

khubama

ngwana

mmona

ngaka

tliniki

tebel

tshwanetse

ntekola

nthusa

thaga

tlala

khudu

thaba



Letha:



Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.



ile	Maabane ke ne ke ile kwa sekolong.
ntebisitse	Ntšwa e kgolo e ne e ntebisitse.
tloletse	Ke tloletse mo lebokosong.
nthusitse	Tsala ya me e nthusitse.
tabogetse	Ke tabogetse kwa sekolong.



Morutabana: Saena

Letha

# Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo



Tiriso ya mafoko

Tlhaola mafoko a go ya ka medumo e e totobaditsweng mme  
o a kopololele mo mabokosong a medumo a a nepagetseng.



phala

thusa

thebe

philo

nkoma

tsebe

tleloko



phephenh

nko

tsala

tlaya

thata

segwagwa

gwaya


phala

gwanta

tsere

nkopa

tlala



ph

th

ts

tl

nk

gw



Dibuka tse di buisiwang:  
Sala ditaelo morago mme o bope buka e ya  
tse-di-segeletsweng. Tsamaya ka yona kwa gae mme  
o e buisetse ditsala tsa gago le masika a gago.




Letsatsi lengwe tswina ya ga Poo e ne ya fela. A latswa marago a pitsa ya gagwe mme tlhogo ya gagwe ya palelwa ke go tswa.

4



Ka jalo, Bera Poo a nna mo mosimeng sebaka sa beke e le nngwe. O ne a palelwa ke go tsena kgotsa go tswa.

13




Poo a tswa ka lebelo. O ne a dira eng? A tabogela go bona tswinanyana. Mpa ya gagwe e ne e dumaduma.


16




## Bera Poo e palelwa ke go ntsha tlhogo



1




Tlaya ke go  
buisetse kgang.



Ditsala tsa me ke tse.

14

3



Leina la me ke Winnie Poo. Ke  
rata go ja tswina.

O se ka wa tshwenyega. Ka  
bonako o tlao bo o thusegile.

Mpa ya ga Poo e aga e tshwerwe  
ke tlala ya tswina.

Ditsala tsa ga  
Poo di bonala di  
mo etela letsatsi  
lengwe le lengwe.  
Bongi le Chris ba  
mmuisetsa dikgang.

2

15

Thusang! Ke sotlhometse.

Bolelela Mmutla nyana gore a go kgarametse.

Goga!



Thusa! Ke palelwa ke go tswa.


Sematla ke wena sa bera.

Wena bera o a tshegisa.

Letsatsi le lengwe Poo a palama setlhare go ntsha tswina mo phagong ya dinotshe. Kala ya robega mme a palelwa ke go fologa mo setlhareng.

12

5




Ke batla go etela Mmutlanyana. O na le tswina e ntsi thata.

Gompieno Poo o ile go etela Mmutla mo mosimeng wa ona. O ne a palelwa ke go tsena ka lebati.

8

9



A re thuseng Poo!  
Dinotshe di ya go  
mo loma.

Thuntsha balunu mme  
o tla wela fa fatshe.

Letsatsi lengwe le lengwe Poo  
o ne a le mo mathateng.

6




Ke rata tswina e. Ke  
jele mabotlolo a le  
lesome fela a yona.

O feditse tswina ya me  
yotlhé. E fedile fedifedi.



Poo o jele tswina yotlhé ya ga  
Mmutlanyana. Mpa ya gagwe  
e ne e tletse, tsi!

10



Thusang! Ke palelwa ke  
go tshabela dinotshe.

II

7



Letha:



A re kwaleng

Thala se o ratang go se dira le ditsala tsa gago  
mme o kwale dipolelo di le 2 ka ga sona.



Handwriting practice area with a green dotted border. A pencil is shown at the bottom left pointing towards the lines.

Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?



Letsatsi le le mogote



Letsatsi le le tsididi



Letsatsi le le phefo



Letsatsi le pula e e nang



Lethha:



A re buiseng

Bao ba **thumang** ba ja monate, ba thuma mo letsatsing.

Pula e e **tshologang** e kolobeditse lefatshe, a re tshamekeng.

Gompieno re mo **serameng**, tswela kwa ntle o bone pholo.

**Phefo** e a **phepheula** mme hutshe ya me e phaphaletse ...



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

serameng	letsatsing	phefo	hutshe
thumang	tshamekeng	phepheula	lefatshe
tshologang	nang	phenyo	metshe

Mafoko a tlwaelo

ja  
thuma  
letsatsi

A re kwaleng

Kopolola ditlhaka.

V

V

V



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Go thuma go monate.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa maemo a bosa a o a ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Morutabana: Saena

Letlha





Letha:



Boitumediso

Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa pula e na **ka bohibidu**.  
Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le mogote **botalajwa legodimo**.  
Sekeletsa diaparo tse o di aparang fa go le tsididi **ka botala**.  
Morago o thale mola go tswa kwa diaparong go ya kwa mafokong a a nepagetseng.



Morutabana: Saena

Letha



Bongi le Amo ba tshwerwe ke pula ya **matlakadibe**.

**Phefo** e ba tshositse.

E ba phepheulela kwa ntlong.

Ba metsi.

Ga ba **phepa** le e seng. Ba tsena ba **iphitlha**.

Ben o tlala ba fa **maatla**.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tsena	tlaa	phepa
tshositse	maatla	iphitlha
setse	matlakadibe	phefo



W W

Kopolola ditlhaka.

le  
taboga  
bona



A re kwaleng

W W



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Bametsi gonne ba netswe ke pula.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa pula ya matlakadibe.  
Kwala dipolelo di le tharo ka ga setshwantsho sa gago.

Morutabana: Saena

Letha



A re direng

Feleletsa ditshwantsho tse mme morago o tlatse ka  
mafoko a a nepagetseng. Dirisa mafoko a go go thusa.

o

bona

ba



Ke dikgakologo. \_\_\_\_\_  
apere mose se o o serolwana.

Pula e a na. \_\_\_\_\_ na le  
mokgele o o botala le bohibidu.



Go mogote. \_\_\_\_\_ rekile  
bebetsididi.



Go tsididi. \_\_\_\_\_ rwele  
dihutshe tse di botala jwa  
legodimo.



Letha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsena khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

O



Ona le mose o o serlwana

Ba

na le dintšwanyana

Ke

mosimane

Ba

tshameka kgwele ya dinao



A re kwaleng

A o mosimane kgotsa o mosetsana?

mosimane

mosetsana

Ke

.



Boitumediso

Lebelela tshate e e fa tlase. E buise le tsala ya gago. Ditshwantsho tse dinnye di kaya eng?

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Bua le tsala ya gago mme o arabe dipotso tse. Morago o kwale dikarabo tsa gago.



Ke letsatsi le go neng go le letsatsi?

.

Ke letsatsi lefe le go neng go le dikgadima?

.

Ke letsatsi lefe le go neng go le maru le  
dikgadima?

.

Pula e nele ka letsatsi lefe?

.


Thala maemo a bosa a malatsi a sekolo a matlhano a a latelang. Simolola ka letsatsi la gompieno mme o tswelele go fitlhha tshate e tlala.

Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano

Morutabana: Saena

Letha

109




Re na le tshingwana ya merogo.

Re **jwa** go **tswa** mo tshingwaneng.

Re **jwala** dinawa le digwete.

Re bona mae go **tswa** mo dikgogong.





Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

tswa	jwala	kgogo
tswela	jwa	kgarametsa
tswaka	dijwalo	kgala



re  
tswa  
naya



X X

Kopolola ditlhaka.

A re kwaleng



X X



A re kwaleng

Kwala lenaneo la merogo e e tlhogang e o e bonang mo setshwantshong.




A re kwaleng

Sekeletsa leungo ka bohibidu le merogo ka botala jwa legodimo. Morago o kwale polelo ka ga leungo le o le ratang kgotsa morogo o o ratang.




Morutabana: Saena

Lethha



A re bueng

Bua le tsala ya gago ka ga se  
Amo le Bongi ba se dirang.



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong.  
Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

jwala

nosetsa

tšisi

ditala

bojang

**Bongi le Amo ba jwala digwete le dinawa.**

Dijwalo di \_\_\_\_\_

Ba sega \_\_\_\_\_

Ba bona \_\_\_\_\_ go tswa mo mašwing

Ba \_\_\_\_\_ dijwalo tsa bona letsatsi le letsatsi



Letha:



A re kwaleng

Tlatsa ka mafoko a a tlogetsweng.

digwete

ditamati

dinawa

Bongi le Amo bajwetse

le




Gape bajwala



A re direng

Sega ditshwantsho tse kwa tlase ga tsebe mme o di beye mo mafelong a a nepagetseng mo tšhateng e. Morago o bala gore go na le ditshwantsho di le kae mo setlhopheng sengwe le sengwe. Kwala dikarabo tsa gago kwa tlase ga kholomo nngwe le nngwe.

						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>
						=	<hr/>




Morutabana: Saena

Letha



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?





Letha:



A re buiseng

Re bona tlou e kgolo.

Tau e na le meno a magolo.

Lengau le taboga ka bonako thata.

Digwagwa le mebutlanyana di sianasiana ka fa  
tlase ga tlhaga mo sekgweng.



Mafoko a tlwaelo

meno  
na  
thata  
ka



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo  
bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

lengau	segwagwa	tlhaga	sekgwa
lenga	gwanta	tlhogwa	kgwedi
ngala	segwa	tlhapi	akgwa



y  
y

Kopolola ditlhaka.




Y  
Y



A re kwaleng

Kwala ka ga se o se bonang mo setshwantshong.



Morutabana: Saena

Letha

115



A re kwaleng

Naya maina a dikarolo tse di farologaneng tsa diphologolo. Dirisa mafoko a go go thusa.

leoto


selopo

mogatla

tsebe

leitlhlo


molomo



A re kwaleng

Phologolo nngwe le nngwe e na le tse kae? Tlatsa dipalo.

Tlou	
maoto	_____
matlhlo	_____
ditsebe	_____
mogatla	_____
selopo	_____
molomo	_____



Mmutlanyana	
maoto	_____
matlhlo	_____
ditsebe	_____
mogatla	_____
selopo	_____
molomo	_____



Lethha:



Buisa dipolelo tse, morago o tlatse mafoko jaaka o filwe sekao.  
tsenya dikhutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

**Re tsamaya ka bese fa re ya go bona diphologolo.**

Bese \_\_\_\_\_ e kwa serapeng sa diphologolo.

Re \_\_\_\_\_ kwa gae.

Morago tau e tebetse \_\_\_\_\_.

Re bona tau e \_\_\_\_\_.

bese

kgolo

phala


boela

ya



Feleletsa go thala  
setshwantsho se. Tshwaya  
dilo tse o setseng o feditse  
go di thala.

Thala letsatsi.	
Thala kwena mo nokeng.	
Thala khudu gaufi le letlapa.	
Thala dipidipidi tse 3.	
Thala phala e nwa metsi.	
Thala tau gaufi le sekgwa e lebeletse phala.	



Morutabana: Saena

Lethha

117



A re bueng

Lebelela ditshwantsho. O bona eng?




Ke selemo.



Ke dikgakologo.



Ke mariga.



Ke letlhhabula.



A re buiseng

O rata setlhha sefe?

Ke a tetesela mariga.

Ke rata selemo.

Ke tabogela kwa letamong.

Ke rata go thuma.

Ke ikhutsa ka fa tlase ga setlhare se setala.





Lethha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

ke  
go  
rata

ikhutsa	thuma	setlhare	ditsuane
khuma	thiba	tlhotlhereg	letsatsi
khiba	thaba	tlhapi	ditsala



Z Z

Kopolola ditlhaka.



Z Z



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Ke thuma ka selemo.



A re kwaleng

Thala setshwantsho ka ga setlha se o se ratang. Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Morutabana: Saena

Lethha




A re bueng

Lebelela khalentara mme morago o bue le tsala ya gago ka ga se o se bonang.

### Ngwanaitseele

Sontaga	Mosupologo	Labobedi	Laboraro	Labone	Labotlhano	Lamatlhato
I	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					



A re kwaleng

Kwala dikarabo tsa dipotso tse.

Khalentara e ke ya kgwedi mang?

---



---

Kgwedi e e na le malatsi a le makae?

---



---

Letsatsi la ntlha ke mang?

---



---

Letsatsi la bofelo ke mang?

---



---

Go na le Disontaga di le kae?

---



---

Go na le Bolabotlhano ba le kae?

---



---



Letha:



A re kwaleng

Buisa dipolelo, morago o tlatse ka mafoko jaaka o supeditswe mo sekaong. Tsenya khutlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

Re thuma ka **selemo**.

Go tsididi fa e le

mariga

selemo

Matlhare a tlhotlhorega ka

Lamatlhatsso

Mamphorwana a thuthuga ka

dikgakologo

Ga re ye sekolong ka




Boithumedisu

Diphologolo ke ditshedi. Dijwalo le tsona ke ditshedi. Dilo tsotlhe tse di tshelang di tlhoka mowa, dijo le metsi go tshela. Bolelela tsala ya gago gore ke ditshedi dife tse di mo setshwantshong se. Di sekeletse.



Jaanong tlatsa gore ke setlha sefe se se bontshiwang mo setshwantshong.




Šaka e na le meno a magolo.

Tlhapi e nnye e iphitlha mo mafikeng.

Dolofini e tswela kwa ntle fa e batla mowa.

Oketopase e na le maoto a le 8.

Leruarua ke phologolo e kgolo thata mo lewatleng.





Letha:



Tiriso ya mafoko

Buisa mafoko, mme o reetse medumo. Morago o kwale dipolelo tse pedi mo bukatirong ya gago o dirisa mafoko go tswa mo lebokosong la mafoko.

Mafoko a tlwaelo

nnye  
batla  
kgolo  
mo

tswa	tlhapi	tlhaka	kgolo
tswala	tlhapa	tlhotsa	kgala
tswela	tlhola	tlhatswa	kgesa



A re kwaleng

Kopolola polelo.



Šaka e tshikinya sekepe.



A re kwaleng

Thala setshwantsho sa phologolo ya lewatle.  
Morago o kwale polelo ka ga setshwantsho.

Morutabana: Saena

Letha



Golaganya. maronthotho go feleletsa setshwantsh o mme o se khalare.

A re direng



Setshwantsho se ke eng?



A re kwaleng

Feleletsa dipolelo tse. Tsena khatlo kwa bokhutlong jwa polelo nngwe le nngwe.

sekepe

tlhapi

tlhapi ya jeli

tlhapinaledi

šaka



Se ke

Se ke

Se ke

Se ke

Se ke



Lethha:



Medumo


Buisa dipolelo, batla o bo o sekeletsa medumo jaaka o supeditswe mo sekaong.

š	Saka e tshikinya sekepe.
tšh	Tšhise ke sejo se se siameng.
ng	Ke eng sele?
th	Ke adima thobane eo.
kh	Ke bone khudu mo segotlong.



Boitumediso


Thusa bana go tshwara tlhapi.






A re bueng

Lebelela ditshwantsha. O bona eng?

Ke batla go  
bona lefatshe.

A re buiseng


Ditlou tsotlhedi ne di ja. Tlowana Bubu a tsamaela kgakala le balelapa la gaabo. A tsamaya, a tsamaya, a tsamaya. Ga a ka a ba utlwafa ba mmitsa.

A naa ke tau? A ke  
mongwe wa losika lwa lona?Nnyaya. Ga o na meno  
a magolo. Ga o kgone  
go rora. Tsamaya o ye  
kwa go mmaago.A naa ke kubu,  
a ke mongwe wa  
lona?Nnyaya. Ga o kgone go  
thuma. O tshwanetse  
go ya kwa go mmaago.

Jalo gee, a kgokologela  
kwa nokeng. Morago  
Bubu a kopana le kubu.



Letha:



A nna a tsamaya jalo go fitlha a  
kopana le thutlwa. A lebelela kwa  
godimo, a leba thutlwa kwa godimo.



Mme a tsamaya a bo a tsamaya  
go fitlha a thulana le khudu. A  
lebelela kwa tlase, kwa tlase kwa  
go khudu.



Bubu a simolola go lela. A  
tsamaya a bo a tsamaya mme  
ka bonako a kopana le phala.

Morutabana: Saena

Letlha



Bubu a leba kwa godimo mme  
a bona nonyane e kgolo mo  
setlhareng.



Mme morago Bubu a iphitlhela a  
le esi. Moragonyana fela ga foo a  
bona lengau mo sekqweng. Lengau  
le ne le taboga ka lebelo thata.

Nnyaya. Ga o na  
methaladi. O tshwanetse  
go ya kwa go mmaago.

Morago  
Bubu a bona  
pitse e tilodi.



Letha:

Atamela gore ke tle ke go  
bone sentle.


A naa ke mongwe  
wa lelapa la  
gago?

Bubu, ngwana wa me!  
O ntse o le kwa kae?



Kwena e ne e batla go dira  
Bubu dijotshegare tsa  
yona.

Fela morago ga foo mmaagwe Bubu a  
bona lesea la gagwe. A gogela Bubu kwa  
ntle ga noka ka mogatla wa gagwe.



Bubu a se ka a  
tlhola a katoga  
balelapa la gaabo.  
A itse gore ga se  
tau kgotsa kubu.  
Ga se thutlwa  
kgotsa khudu  
kgotsa phala. Ga  
se nonyane kgotsa  
lengau kgotsa  
pitse e tilodi. Gape  
ga se kwena.  
Ena ke Bubu, mme  
ke mongwe wa  
losika lwa ditlou.

Morutabana: Saena

Letha

|29



# O kgethegile.

## Mmele wa gago otlhe o kgethegile.



## Mmele wa gago ke wa gago!



OPE A SE  
KAA  
TSHWARA  
MAPELE A  
GAGO.

**O tshwanetse go bolelala mongwe fa motho  
ope fela a tshwara mapele a gago.**

**O tshwanetse go bolelala mongwe  
fa motho ope fela a re o dire dilo  
tse o sa di batleng.**

**O ka leletsa mang go  
bona thuso:**

**Child Line: 0800 05 55 55**

**SAPS Crime Stop: 086 00 10111**

**SAPS Emergency Number: 10111**

**Life Line: 0861 322 322**

**Child Protection Unit: 012 393 2359/2362/2363**

